

Alija A. SADIKOVIĆ

Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Bosne i Hercegovine,  
Sarajevo

IZUČAVANJE ARAPSKE MEDICINE I LIJEĆENJE PO ILMI TIBBU  
(MEDICINSKOJ ZNANOSTI) U BOSNI I HERCEGOVINI

Riječ-dvije o staroj arapskoj medicini

Razvoj srednjevjekovne arapske medicine (koja se naziva i islamskom medicinom, pa i istočnom), počinje od kraja IX i početka X vijeka, odnosno s pojmom velikog Ibni-Sina u Evropi poznat kao Avicena (980—1037) i njegovog znamenitog i epohalnog djela *Kanuni-Tibb*<sup>1</sup>. Pored *Kanuna* napisao je još preko stotinu medicinskih djela i uglavnom ih temeljio na grčkoj medicini Hippokrata „oca znanstvene medicine“ (460—377 prije n. e.) i Galena (129—199), ali ih je obojicu prevazišao, pa se njegov *Kanun* smatra zakonikom medicine, knjigom bez analogije u povijesti medicine, i kao takav „kroz pet stoljeća bio obligatni školski tekst na svim medicinskim fakultetima (Istoka i Zапада), da je kroz pet stoljeća vrijedio kao neka vrsta „medicinske biblije“, a Ibni-Sina je uz Hipokrata i Galena list u trolistu najvećih lječara svih vremena“<sup>2</sup>.

Ovo priznanje odato je Aviceni i na Međunarodnom kongresu u Palermu 1951. god. kada se slavila hiljadugodišnjica njegovog rođenja. Tom prilikom je naš medikoistorik M. D. Grmek održao predavanje o uplivu Avicene na razvoj srednjevjekovne medicine u Evropi<sup>3</sup>.

E. Hasanagić za Avicenu kaže:

„Avicena — Abu Ali al-Husein ibn Abdullah ibn Sinā, arapski filozof, prirodoslovac i liječnik, jedan je od glavnih predstavnika aristotelizma na Arapskom istoku. Knez filozofa i knez liječnika. Njegova filozofska „Knjiga ozdravljenja“ već je u 12. vijeku bila čitana u evropskim hrišćanskim samostanima. „Knjiga ozdravljenja“ — Kitab aš Šifa u 18 knjiga bila je enciklopedija filozofske misli njegovog doba, a podijeljena je na logiku, fiziku i matematiku...“

Do početka djelovanja Avicene djelovali su mnogi arapski medicinski naučnici i pisci. Ovo navodimo i zbog toga da bi se bolje shvatilo stanje na ovom području u vrijeme kada je počeo da djeluje Avicena...

Nikada nijedan medicinski pisac nije dosegao ijasnoću, logičku konsekventnost kompozicije, ljepotu i sugestivnost Aviceninog *Kanuna*<sup>4</sup>.

Već u XII stoljeću *Kanun* je bio preveden na latinski jezik, a kasnije i još na neke evropske jezike i tako je arapska medicina (*Ilmi tibb*

— medicinska znanost) cvjetala 6—7 stoljeća. A onda najednom počinju postepeno njen razvoj i progres stagnirati, a potom i padati u dekadenciju. Nastupa period opće krize manje-više svih istočno-islamskih znanosti i odumiranja realističkog i znanstvenog rada, a povratak mislitičko-religijskom shvatanju života uopće. Tada su se medicini počeli priključivati mistika i skolastika sa inim vračarijama, amuletim, talismanima itd., pa je to jedan od prvih razloga da je arapska medicina ubrzo izgubila svoj znanstveni ugled, a potom potpuno propala možda i prije vremena. A šta su uzroci toj učmalosti, kako je i zašto do toga došlo, to je poseban problem, koji prelazi okvire ovog rada.

A kada je arapska medicina bila već pri kraju svog procvata, došlo je do okupacije teritorija Bosne i Hercegovine pod Turcima, a po tome i do islamizacije praćene odlaskom Bosanaca na razne studije u istočne zemlje, posebno u Carigrad. I tako se paralelno s razvojem vjerskih i drugih znanosti kod nas učila i razvijala arapska medicina. Pored raznih orijentalnih naučnih djela donošena su i naručivana, pa i skupno plaćana, i medicinska, koja su zatim kod nas prepisivana i širena, a njih 1917. iza Ibn-Sina ubrzo se pojavio Ibn-n-Nefis (početak XIII st. — 1288), a prije obadvojice djevelao je veliki Razai — Rhazes (864—925) sa svojim znamenitim djelom *Kitāb-ul-Mensūr*, koje je prevedeno na latinski i služilo na Zapadu stoljećima kao priručnik i kao udžbenik na medicinskim fakultetima, jer je u njemu bila obrađena cijelokupna medicina. Pored ova tri arapska velikana, iza njih je djevelovala cijela plejada velikih medicinskih učenjaka.

Pa ipak, ovim djelima su se kod nas služili uglavnom liječnici, a pored njih i neki obrazovani pojedinci, pretežno vjerski stalež: muftije, muderisi, kadije i drugi po znanju njima ravnici, koji su dobro poznavali arapski, turski i perzijski jezik. Pa i među njima veliki broj se bavio periferno i površno medicinom, a tek rijetki pojedinci s posebnom sklonosću i iz raznih motiva išli su dalje i dublje, pa su proučavanju medicine pristupali studiozni i temeljniji. Ali i to pripada prošlosti, jer je razvojem moderne evropske medicine i sa njom savremene apoteke, brojnih novih medicinskih instrumenata, i temeljitijeg liječenja bolesnika na bazi svestranih pretraga i analiza, stalno potiskivana srednjevjekovna medicinska znanost, da bi na kraju bila potpuno istisnuta.

Steta je da su poglavljje cvjetanja, a potom i nestanak arapske medicine u nas, ostali neproučeni, pa se vrlo malo zna koliko je liječnika bilo u tom vremenu, tko su bili, na kojem su nivou i kako su djelovali. Ono malo tekstova, kratkih monografija i sličnih priloga što imamo o arapskoj medicini u nas svodi se uglavnom na faktografske konstatacije. Upravo otuda i moja želja da i ovaj moj skromni rad bude mali prilog tom istraživačkom poslu.

#### Dijagnoza, recept i liječenje preko običnog pisma

Među brojnim našim učenim pojedincima iz posljednje generacije koji su se ozbiljnije bavili ilmi tibbom (arapskom medicinskom znanosti) u nas, je i muderis Alija Sadiković (3. VIII 1871 — 28. IX 1917).

1936) iz Janje<sup>5</sup>. A da se je medicinskoj znanosti posvetio u tolikoj mjeri, pored svog glavnog poziva, jedan je od razloga njegova prirodna sklonost i ambicija da zaroni u što više naučnih oblasti, a drugi je njegovo dugogodišnje bolovanje od nekoliko bolesti, pa proučavajući svoje bolesti otisnuo se u medicinske vode.

On je ozbiljno proučavao i studirao tzv. ilmi tibb služeći se brojnim medicinskim djelima na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, koje je odlično poznavao, a uz to savladao i medicinsku terminologiju. Budući da je ilmi tibb dobrim dijelom baziran na upotrebi ljekovitog bilja, voća i povrća, on je 3—4 decenije marljivo proučavao naše ljekovito bilje i način liječenja u smislu medicinskih propisa. I slovio je kao njihov odličan poznavalac. Pored desetine do danas sačuvanih raznih medicinskih djela i priručnika na istočnim jezicima, koje je proučavao i sa njima se služio, a skoro isto toliko i na našem jeziku, sačuvano je i nekoliko botaničkih djela na njemačkom, u kojima je ljekovito bilje u koloru, što je jedan od dokaza o njegovom dometu u ovoj oblasti. Ta bi njegova književna ostavština bila daleko veća da mu nije 1917. god. izgorjela kuća sa bibliotekom i cjelokupnim pokućstvom. A u svim tim kasnije nabavljenim i do danas sačuvanim djelima pune su margine raznih bilješki i dopuna. Šta više u botanikama kod biljaka su označeni ne samo nazivi na našem jeziku nego i još na 2—3 istočna jezika. Za većinu biljaka ima mahom oznaka gdje rastu i gdje se mogu pronaći, a kod nekih i uži lokalitet, što znači da je ljekovito bilje temeljito proučavao.

Pored toga, sačuvano je i nekoliko njegovih „teftera” sa nazivima ljekovitog bilja na latinskom jeziku, pa i nazivima bolesti od kojih je mnoge sistematizirao i na svoj način obrađivao, ali mahom na jednom od istočnih jezika.

Obzirom da su u njegovo vrijeme lijekove u našim apotekama spravljali apotekari od raznih kemikalija, ekstrakta i droga prema liječarskom receptu, jer tada nismo imali naših fabrika lijekova, niti su se lijekovi prodavali spravljani u flašicama i tabletama kako se danas prodaju, kao i sva druga roba, Sadiković bi nekad (obzirom da je bio dobar poznanik, pa i prijatelj sa ljekarima i apotekarima u gradu Bijeljini i da su ga oni neobično cijenili) znao sam sebi sastaviti lijek od neke svoje bolesti i odrediti precizne količine sastojaka na latinskom jeziku, staviti na papir i zamoliti apotekara da mu sačini odgovarajući lijek. Čak se dogodio i jedan, nama poznat, slučaj, da je apotekara zamolio da mu iz doktorskog recepta jedan elemenat smanji i dadne u manjoj dozi, obzirom da je u receptu prejaka i kontra indikativna za njegovu drugu bolest, što je doktor bio izgubio iz vida. Apotekar se sporazumio s doktorom i dozu su odmah preinačili.

Odlično je poznavao prevencijsku medicinu i simptome bolesti, pa je koristio svaku priliku da svojim mještanima, a i drugima, ukazuje na simptome i pravila prevencije.

Tako je on bio poznat i van Janje i cijenjen i po radu u medicinskoj oblasti, jer je mnoge bolesnike od raznih bolesti uspješno liječio. S mnogih strana primao je pisma i zamolbe kojima su bolesnici ili njihovi bližnji molili za savjet i lijek. A on je to uvijek rado činio iz čisto

humanih i altruističkih pobuda bez traženja bilo kakve naknade ili honorara. Siromašnog bolesnika bi čak znao pomoći i na drugi način iako je i sam siromašno živio.

Jedan Sadićović je u sačuvani originalni recept sa terapijom pisani vlastitim rukopisom u alhamijado grafiji, u obliku običnog pisma prijatelju (*priloga*), kao i doslovan transliterirani prijepis u latiničkoj grafiji, koji se također prilaže u sastavu ovoga članka kao sjajan primjer u kojem je prema ilmi tibbu odredio alternativnu dijagnozu i lijekove za dvije potpuno različite bolesti, ali slične po simptomima (neprekidno spavanje), su dobar dokaz njegovog poznavanja ilmi tibba i istočnih lijekova o čemu smo u predhodnom pasusu govorili.

Naime, njemu se 1934. god. pismom obratio jedan njegov prijatelj, možda i bivši đak ili mlađi kolega, iz jednog bosanskog gradića, i zamolio ga za lijek nekom bolesniku iz kruga bliže rodbine, i ukratko mu naveo neke simptome bolesti. On mu 17. XI 1934. god. odgovara, također pismom (koje naprijed spomenusmo), a u kojem, kako se vidi, dosta iscrpno iznosi da se u bolesnika radi o jednoj od dvije po simptomima približno slične i teške bolesti, i za obadvije daje pojedinačno njihov naziv i bliži opis, jer zbog nedovoljnih informacija koje su mu

وَقَاتِلُهُ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ يَرِيدُ أَنْ يَنْذِلَهُ إِلَيْهِ سَبِيلَهُ فَإِذَا هُوَ دَرْدُونُهُ فَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
وَدَوْلَتُهُ: لِيَكُنْ سَبِيلُهُ [فَمَنْ رَأَيْتُ لَكَ] سَوْسَامَ [دَمَانَ سَبِيلَكَ] مَوْلَادُ سَامَ بِيَرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ تَرْقُهُ فَلَمْ يَرِدْهُ  
نَاهَتْ بِهِ دَوْلَتُهُ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ آنَّ فَيَهُمْ سَرْفَعَةَ مَوْلَادُهُ قَوْدَ نَاهَتْ بِهِ سَارَهُ آنَّ قَيْرَاقَةَ [الْمَوْلَادُ كَافِرُهُ وَلَمْ يَرِدْهُ]  
قَاتِلُهُ يَسْلِمُ لَهُ سَبِيلَهُ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ فَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
قَاتِلُهُ لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ  
لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ لَيْسَ بِرَاهِنَ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يَلْعَمْهُ

*Genus anthemum gracilescens  
Herba Thymus ssp. epilinum  
Flores Matricaria chamaemilla  
Musc.  
Oleum digyna.  
Rheum chinensis*

**فُرْجِير** : سَوْدَخُورْبَا  
**بِيْنَدَا** : بِيْنَدَا  
**قَالِبِلْجَا** : جَوَاهَة  
**مَسْكَن** : مَسْكَن  
**عَلْجَرْدَهْرَغْتَا** : عَلْجَرْدَهْرَغْتَا  
**أَوْنَهْمَنْدَا** : قَوْرَبِيْنْ خَوْتَهْ مَلْ

*Prilog u Jedan recept A. Sadikovića*

poslate, ne može da se odluči o kojoj se bolesti radi. Ali odmah napominje da je potrebna duga terapija, a zatim doslovno citira tekst iz nekog medicinskog djela na arapskom, odnosno turском jeziku, citirajući samo ime pisca (šteta što nije naveo i naziv djela s bližim opisom), pojedinačno za obje bolesti, od koji je jedna neprekidno spavanje (koma), a druga meningitis. Zatim kakvi su lijekovi za jednu, a kakvi za drugu bolest, uz detalino obrađen način liječenja.

Iz ovog njegovog pisma vidljiv je i njegov veoma strog pristup i velika predostrožnost, kao i krajnje realno sagledavanje okolnosti, jer za određenu terapiju upućuje na „doktorski marifet”, što znači da on pravoga doktora i suvremenu medicinu mnogo više priznaje od stare srednjevjekovne medicine, a tu su, konačno, u njegovom pismu i latinski nazivi za sve biljke i lijekove koje je naveo, a koji su potpuno tačno napisani latiničkom grafijom.

Ima još nekoliko njegovih sačuvanih sličnih materijala o određivanju načina liječenja i lijekova, ali se i iz ovoga pisma može ocijeniti njegov profil i da to nije bio obični travar, kakvih i danas imamo na sve strane, a još manje samozvani nadriljekar.

Njegovi lijekovi su bili uglavnom po ilmi tibbu, a tek ponekad, kod lakših bolesti, i po tadašnjoj suvremenoj evropskoj medicini, jer je

imao i nekoliko tada suvremenih evropskih liječničkih knjiga izdatih od medicinskih stručnjaka i ustanova, a i na našem jeziku<sup>6</sup>.

Ovu informaciju, kao i priloge:

a) originalno pismo prijatelju u alhamijado pismu s dijagnozom bolesti, receptom i opisom načina liječenja dviju opasnih bolesti (teška koma i meningitis) po arapskoj medicini (str. 134—135), i njegov

b) transliterirani prijepis u latiničkoj grafiji (str. 136), objavljujemo s namjerom da posluži kao podatak za izučavanje historije naše medicine, a i da istovremeno osvijetlimo lik muderisa Alije Sadikovića iz varošice Janje, koji se bavio medicinom, a nikako kao propagandu za liječenje ovako teških bolesti, jer je moderna medicina ovaj način liječenja davno prevazišla i ima daleko efikasnije lijekove.

#### Zahvala

Toplo se zahvaljujem E. Mula haliloviću i A. Mešiću koji su mi pružili izvjesnu pomoć kod prijevoda nekih arapskih, turskih ili perzijskih izraza i termina, jer u nekim tekstovima Sadikovića bilo je rečenica u kojima su bila zastupljena sva tri ova jezika.

#### Prilog b. Doslovan transliterirani prijepis recepta (priloga a) u latiničkoj grafiji

Dragi...

Afv mi učini što Ti do sada ne odgovorih. Bio sam u velikom poslu, a i u dumanu. A još i bolest mi nije kazana koja je, niti je tačno opisana. Pa pošto imadu dvije bolesti (meni poznate) u kojima se neprestano spava, a i pamet se poremeti i postane velika zaborav, a to su bolesti: 1) Subāt (Newmi dāim) i 2) Sirsām bārid (Otok u moždanim šupljinama).

U tibbu ovako ih opisuje:

I — Subāt: Huwā 'ibārātūn 'an säylāni äl-halti äw šu' ūdi buhārin yadribu 'alā äl-hawāssi fā tunqīṣu äw tubtilu bi hasābi äl-māddāti ('arābi). (To su neki plinovi koji se dižu do možga u glavu i poništavaju ili eksicte nutarnja osjetila: „Havāssi hamsei bātīne“ (tur.), pa poslije i spoljašnja: „Havāssi hamsei zāhire“.) (tur.)

Pa ako se bolesnik može dozvati i razbudit i kad se više i budi onda je bolest izlječiva. A inače, ili neizlječiva ili teško izlječiva.

1. Al 'ilādž — Liječenje: Polijevati po glavi počesto vodom u kojoj je varen kopar (mirođija) i majčina dušica i kamilica (kamitej). Tim uvarkom polijevati glavu počesto cijeli dan, a u večer priviti na glavu taj uvaren list od kopra, majčine dušice i cvata od kamilice (trohu i gustinu toga uvarka). Neka stoji na glavi po svunoć. Tako sve činiti dok ne prođe.

2. A uz to još dobro razmutiti miska sa đulsijom — finom koja nije pokvana i koja dobro miri. I te đulsije često kapati u nos, budući hasta leži na ledima s glavom malo oniže.

Isto je dobro variti golubove (zaklane i očišćene) sa koprom i tu čorbu davati da pije i često ga nakaditi na udagač pomalo.

3. Kädā qālāhū Dāwūdu mārhūm? (arap.): Od čurokotice jaga kanuti u nos 1—2 kapi, to dobro čini za ovu bolest. I zendžefil je dobro upotrebljavati u medu, sālepu, šerbetu itd.

II — Sirsām bārid: Bū marazi dīmāgīn mecrālerinda balgamdan hāsil olur bir sīsidir. Alāmeti: bir hafīce bas agrīsi. (tur.). Omanji bol glave, a kadkad imade i groznice, ali je bolesnik ne osjeća i stalno spava, tako da ne može lako očiju da otvara. Što čuje brzo zaboravi i nastane velika zaborav. Jezik postane bijel, očiju da otvara. Pamet se posve pokvari te sliči budali. U ovoj kapci očiju teški, nazor ih otvara. Pamet se posve pokvari te sliči budali. U ovoj bolesti znojiti se puno, vrlo je štetno, jer slabii bolesnika posve. Treba taj znoj podustaviti, ali doktorskim manifetom.

1. Al 'ilādž — Liječenje: Upotrijebiti blag otvor, kao revand čini (vidi autrovo tumačenje ovog lijeka pri dnu ovog pisma nap. pisca) pokiseliti u sirutki (dobro vrućoj taze sirutki) 5—10 grama činskog ravenda u jedan frtalj kilograma sirutke. Pa kad sirutka požuti i to dobro požuti onda revand baciti, a tu sirutku popiti na šte srce.

2. Ili dudovih lisaka (dudova lišća) i dudova korijena sa smokvama zajedno svariti i te vode piti tri puta na dan 1—2 fiindžana. Ali kad počne goniti na dvor (ishal) treba prestati piti taj uvarak.

3. Uz to još i ovo vrlo dobro čini i pomaže: Do dva sahata poslije jela turiti noge u vrelu vodu kako može trpit (naliti vrele vode u jednu duboku šaku u koju mogu stati noge do koljena) i dobro mu noge istrijati sa ajak tašom u toj vodi. Samo prvi put neka ne budu dalje stajale noge u vreloj vodi od 15 minuta. Pa može svaki put pomalo pomicati dok ne izide na 30 minuta i na tom može dulje vremena ostati na tom broju. Onda tako isto postepeno slaziti doli na niži broj. A ako nema ajak taša to se može činiti (trijati i masinati) oštrim vunenim čarapama u vreloj vodi ili pošto izvadi iz vode i noge se osuše.

Pa kako rekoh sprva ovoga pisma pošto su ove dvije bolesti slične jedna drugoj, a ne znam na sigurno koja je od tih dviju? ili Subāt (Newmi dāim) ili je Sirsām (Dimāg šīši) morao sam birati i istraživati one lijekove koji vrijede za te obavdije bolesti i liječe ih, a ničem ne škode prema tibbu, a još mogu se kod nas naći makar u apoteci. Zato je zategao odgovor.

Kako ja mislim, munasibnije bi bilo upotrebiti najpre (probati) lijekove od Subāta pod brojem 1) (crnom tintom)<sup>8</sup>, to jeste variti u vodi kopar i majčinu dušicu i kamilicu i tom vodom polijevati glavu danjom, a trohu privijati noćom (jer je ovo oprobano), pa po mogućnosti i sve troje upotrijebiti: i misk sa đulsijom, a i jag od čurokotice. Samo se ne smije obadvanje upotrebljavati zajedno (dok se jedno upotrebljava ne smije drugo, nego kad se posve prestane jedno upotrebljavati, onda se može drugo). Pa ako slučajno ne bude bolje, onda neka se probaju lijekovi od Sirsām bārida.

Od ovih lijekova koji se nalaze u apoteci ili ih može apotekar naručiti iz većih apoteka ili travarnica opisao sam ih, pa eto i njihova imena latinskim jezikom napisah:

*Kopar*: sjeme od kopra

*Majčina dušica*: biljka

*Kamilica*: cvat

*Misk*

*Jag od čurekota*

*Revand čini*: korijen žut sličan gljivi

Primi mahsus selam i poselami

17. novembra 1934.

*Semen Anethum graveolens*.

*Herba Thymus serpillum*.

*Flores Matricaria chamomilla*.

*Musc.*

*Oleum Nigella*.

*Rheum chinensis*.

Tvoj hodža Alija Sadiković v. r.

#### Glosar:

afv učiniti (ar. — sh.) — oprostiti.

àjak tāš (tur.) — nožni kamen, oštar, lagam, od sedre, tamne boje, služi kao brus za čišćenje nožnih tabana (služe se uglavnom žene).

alhamijádo pismo (ar. — sh.) — arapsko pismo u nekom nearapskom jeziku. Kaže se i aljamiađo. Zove je i arabika.

čurokot (tur.) — crno mirisavo sjeme biljke Nigella sativa L. kojim se posipaju somuni i peksimiti (okrugli bijeli hljeb u kvas; ljepina — domaći hljeb; dvopek, prepečeni hljeb).

dīmāg šīši (ar. — per.) — moždana oteklina.

dūmān (tur.) — 1. dim, prašina, 2. fig. briga, zamagljenost.

đulsija (per. — tur.) — vodom razblaženi okstrakt od ruže; ružina voda koju do maćice dobivaju na taj način što ružine cvjetne listove pokisele u vodu, u zatvorenoj boci (galonu) i ostave izvjesno vrijeme izložene suncu.

fiindžan (per.) — šoljica za crnu kafu.

hāsta (per.) — bolesnik, bolestan.

havāsi hamsei bātīne (ar.) — pet unutarnjih osjetila (centara).

havási hámsei záhire (ar.) — pet vanjskih (spoljnih) osjetila.  
hôdža ((per.) — muslimanski svećenik, vjeroučitelj, profesor u medresi.  
ilâdž (ar.) — lijek.  
ilmî tibb (ar.) — medicinska znanost (ilm — znanost, tibb — medicina).  
ishâl (ar.) — proljev.  
jag (tur.) mirisavo ulje koje hadžije donose iz arapskih zemalja na povratku iz Meke.  
kâdiâja (ar.) — šeriatski sudija.  
Kanúni tibb (grč. — ar.) — Pravila medicine. To je naziv medicinskog djela koje je napisao Ibnî Sina (Avicena), čije je puno ime Elbu Ali el-Husein ibn Abdilah ibn el-Hasen.  
kâdâ qâlîhü Dâwûdu mârhüm (ar.) — Također je rekao umrli Davud.  
marifet (ar.) — znanje, umijeće, vještina, majstorija.  
medrësa (ar.) — muslimanska vjerska škola u koju se stupa po završenom mektebu ili ruždiji. Kod nas u Jugoslaviji u medresu se stupa nakon završene pune osmogodišnje osnovne škole.  
misk (sanskr.) — mošusova mast crnkaste boje koja se dobiva iz žlijezde (koja ima oblik pupika) mužjaka gazele. Misk donose hadžije iz Meke.  
mudèris (ar.) — nastavnik, profesor medrese.  
müftija (ar.) — nastariji po rangu muslimanski svećenik u jednom okrugu ili u jednoj pokrajini.  
munásib, adv. (ar.) — umjesno, zgodno, shodno, povoljno.  
sálep (ar.) — toplo zasládeno bezalkoholno piće koje se piye zimi. Pravi se izvarenjem korijena istoimene biljke: Orchis hircima Grantz (Satyrium bir cinum L.) fam. Orehidaceae.  
sîrsâm bârid (per. — ar.) — otok u moždanim šupljinama.  
Sîrsâm bârid: Bû marazi dîmâgin mecrâ lerinda balgamdan hâsil olur bir sisidir.  
Alâmeti: Bir hafifce bas agrisi (turki): Ova bolest jeste jedan otok koji nastaje od sluzi u moždanim krvnim žilama. Simptomi su blaga glavobolja.  
Sùbât (névmi dâim) (tur.) — obamlost, letargija, koma, drijemež (neprekidan san, težak san, dubok san, zimski san u kojem se stalno i neprekidno spava).  
Subat: Huwâ 'ibârâtum 'an sâylâmi âl hâlti âw su'ûdi buhârin yadribu 'alâ âl-hâwâssi fâ tunqisu âw tubzilu bi hasâbi âl-mâddâti (arabi). Autor je u svom pismu uz ovaj tekst naveo u zagradi i značenje.  
štësrce (provinc.) — prazan želudac, gladan stomak; na tašte.  
táze, indecl. adj. (per.) — svjež, nov.  
tibb (ar.) — medicina.  
ûdagač (ind. — tur.) — vrsta mirisavog drveta za kađenje, porijeklom iz Indije; Aloëxilon Agallochum Lour...  
zendžéfil (per.) — Zingiber officinale Rosc. (Amomum zingiber L.) upotrebljava se kao začin.  
Napomena: Prednje strane riječi i rečenice prevedene su pomoću rječnika naborjanog u „Bilješke i literatura“ referancama u <sup>9</sup><sub>10</sub> <sup>11</sup><sub>12</sub>.

## BILJEŠKE I LITERATURA:

<sup>1</sup> Enciklopedija Jugoslavije, II izd., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1966, 250. I tom, 250. — <sup>2</sup> Ibni Ali Nefis, *Mudžez al-Kanun* (Excerpt from *Kanuna*), preveli s arapskog Š. Sikirić sa H. Karamehmedovićem, Republikanski zavod za zdrav. zaštitu, Sarajevo, 1961, 7. — <sup>3</sup> Ibidem, 7. — <sup>4</sup> Hasanagić E., *Uspon arapske medicine*, „Oslobodenje“, Sarajevo, 1987, XLIV, 13 890, 12. — <sup>5</sup> Muderis A. Sadiković je uz mudenisku dužnost obnašao i dužnosti džamijetskog imama, vjeroučitelja u Osn. školi, i matičara. Bio je odličan pjesnik-didaktičar i iza sebe ostavio nekoliko svojih vrijednih didaktičkih djela, koja će biti objavljena u toku ove godine. Pjevao je na našem i tri istočna jezika, a pisao je i udžbenike za arapski, turski i perzijski jezik po daleko savremenijim evropskim metodama, za razliku od prastarih istočnih udžbenika po kojima se u nas radilo u medresama par stoljeća. Dijapazon njegovog naučnog interesa i djelovanja bio je veoma širok. Na njegovim rukopisnim djelima pisanim alhamijado pismom odbranio je 1976. god. M. Huković svoj magistarski rad „*Stvaranje Alije Sadikovića u oblasti aljamiado književnosti*“ (Sveučilište u Zagrebu, Centar za postdi-

plomski studij u Dubrovniku, 1916). — Isti M. Huković odbranio je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Sarajevu „*Alhamijado književnost i njeni protagonisti u Bosni i Hercegovini*“ (Svjetlost, Sarajevo, 1986), u kojoj je obradio poznate pisce alhamijadiste, a najviše prostora posvetio A. Sadikoviću. Sada je profesor povijesti jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. E. Muhalilović objavio je informativan članak „*Književni rad Ali ef. Sadikovića na arapskom jeziku*“ (Analji Gazi Husrev-begove biblioteke, knj. VII—VIII, Sarajevo, 1982, 191). U knjizi „*Od antičke književnosti do prosvjetiteljstva*“, I i II („Veselin Masleša“, Sarajevo, 1982) nalazi se odlomak djela A. Sadikovića „*Očino pismo*“. A. Sadiković je uvršten u „Enciklopediju Jugoslavije“, „Bosna i Hercegovina“, II izd., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983, 255. — <sup>6</sup> Navodimo naj-glavnije: Dr J. Springer, Liječnica u kući, Dresden — Zagreb, 1926; Dr R. Marković, Nauka o zdravlju, Kr. Hrv. Slav. Dalm. zem. vlada, Zagreb, 1900; Dr A. Forel, Polno pitanje, II izd., Napredak, Beograd, 1924; Dr A. Lobmayer, Čovječje tijelo, Hartman, Zagreb, 1900; Dr M. Pećić, Higijena za narod, Napredak, Beograd, 1922; Dr V. Kušan, Tuberkuloza, Trg. štampanija, Sarajevo, 1931; G. Bung e, Alkoholno pitanje, Gresorić, Beograd, 1922; V. Pelagić, Veliki stvarni domaći narodni učitelj, V izd., M. Popović, Novi Sad, 1903; S. Sadiković, Narodno zdravlje, Bosanska pošta Ljubuški, 1928; i tako dalje. — <sup>7</sup> Aludira na Dāwūd ḥ Antāki Albāsīra (1543—1599), pisca poznatog djela: „*Tāzikrāt ūlī ḥ älbāb wā ḥ qāmi’i līl’aqebi sūl’uqqābi*“, koji je veoma poznat i plodan pisac. Spominje ga i S. Sielski u svom radu „*Stari turski i arapski medicinski rukopisi u BiH*“ u knjizi „*Iz Hrvatske medicinske prošlosti*“ Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb, 1954, I 178, a i H. Karamehemdović u cit. „*Mudžea al-Kanun*“. — <sup>8</sup> Kod lijekova za sūbat redne brojeve je označio crnim mastilom, a lijekove za sirsām bārid označio je crvenim mastilom, da bi i na taj način što izrazitije odvojio bolesti i njihove lijekove. — <sup>9</sup> Škaljic A., *Turcizmi u srpskohercegovačkom jeziku*, Svjetlost, Sarajevo, 1965. — <sup>10</sup> Muftić T., *Arapsko-srpskohercegovački riječnik*, Orientalistički institut, Sarajevo, 1973. — <sup>11</sup> Sami S., *Kamus turki*, Ikdam, Istanbul, 1317. po hidžri. — <sup>12</sup> Klaić B., *Veliki riječnik stranih riječi*, IV izd., Zora, Zagreb, 1966.

(Rad je Uredništvo primilo 20. XI 1986. god.)

Alija A. SADIKOVIĆ

Société Scientifique d'Histoire de la Culture Sanitaire de Bosnie et Herzegovina,  
Sarajevo, Tuzla

LA PRATIQUE DE LA MEDECINE ARABE A BOSNIE ET HERZEGOVINA

Avec les renseignements concernant de l'influence de la médecine arabe à Bosnie et Herzegovina de la même l'auteur nous démontre sur l'existence d'une recommandation thérapeutique écrite en manière alhamijado, prescrite en 1934 par Alia Sadiković.

(Rad je primljen u Uredništvu 20. XI 1986. god.)